

**LETTRE 4 – LO CEBIER – N°137 –  
en association avec OCCITANIA- volèm viure al pais – N°192**

---

Lo 3 de mars de 2014.

A la còla de LO CEBIER,  
Ai sòcis de Region Provença,

**Bonjorn en totei,**

Ai pas poscut prendre lenga amé vautreï mai lèu en causa d'un dòu de familha. Me viri ara donc vèrs vautreï.

La còla redaccionala de OCCITANIA nos demanda de clavar lo N° 192/137 per lo 31 de mars. A fach virar un questionari qu'avètz bensaï receput, adonc li tornarai pas. Li es demandat se siatz per un editoriau separat. Ai respondut de òc per ieu e segurament seretz d'aqueste vejaire, senon va diretz. Me sembla indefugible dins lo contract qu'avèm signat de cotria.de gardar nostre vejaire politic per Provença e de faire un editoriau politic nòstre que siegue pas totjorn centrat sus la question lingüistica e culturala.

**Per lo demai, nos fau tornar a l'òbra per lo n° 192/137 se volèm èstre dins lei temps de clauvura dau numerò seguent.**

Cò que me sembla interessant dins lo numerò passat es la diversitat de nòstres articles, pron ben equilibrats entre politica, fachs de societat e de cultura e lo nombre dei participants renouvelats o refortits. Nos faudriá tornar faire lo N°137 dins aquel esperit.

- Me permeti de dire que lo mini-dorsier fach per Gilbert es estat pron concret per interessar un lectorat que pensa autrament la question municipala. Parier per l'analisi sus lo PNR que pausa una question societala e non pas simplement d'amainatjament territorial. Idem per l'article sus lo colonialisme visuau que fa reagir (Joan Lois). L'article de Arvèi sus la politica regionalo-nacionala es necite e nos fau contuniar, me sembla d'articular sei dos nivèus.
- Au còtra, lei brevas son pas pron nombrosas e nos fau mai èstre a l'escota de la région (innovacions, bescants deis « elèits », injusticias socialas...) Lo RC sus lo Farò auria degut èstre fach per l'un de nòstres organisators, ai fach quauqua ren de descriptiu per consensus... e per clavar dins lo temps impausat.

**QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR CE NUMERO?**

- Un édito politique;
- une analyse en région des **élections en cours** (notamment une analyse de Gérard Leynaud qui ne nous a pas rédigé son article mais a tous les éléments pour le faire sur l'Ardèche?);
- un rappel de la liste « Sud-Est » conduite aux Européennes par François Alfonsi et Anne-Marie avec le lâchage de EELV(Qui?); (reprendre des extrait des déclarations des candidats à Orange?)
- **Société** : - le point sur la « N-LGV-Paca » (entrevue avec un responsable de collectif?).
- Un nouvel article sociétal comme Gilbert sait très bien les faire?

- **Rubrica** « panèus de comunas », seguida.
- **Un article sur les énergies** dans une micro-région? Pascal? Rappel sur les gaz de schiste en balance?
- **Lo Bilhet de Joan Pau**, en résonance avec nos préoccupations.
- **Brèvas**/ Tout le monde peut écrire 5 à 10 lignes sur un fait/événement critique.
- **Des dessins** plus visibles qui ont à présent leur place dans notre 8 pages.(et des **photos**).
- **Des échos de courrier** s'il y en a sur le dernier N° commun?

Je n'ai pas forcément tout le recul nécessaire pour faire varier un contenu qui est tributaire de l'actualité. Donc, à **vous de voir ce qui vous motive, à vous d'élargir et de faire des propositions (rapides...)**.

Coralament

Gérard TAUTIL